

# Ale Si Nàno Anyi Kple Nòviwòwo Le Òtufafa Me

“Miyi edzi miado dzi ano anyi kple mia nɔewo, eye miatso ano mia nɔewo kem faa ne nya aɔe le ame aɔe si ɔe novia nu.”—Kolosewɔwo 3:13.

Ale si miakpo masomasowo gbo nye nu vevi aɔe si wòle be miasrɔ, eye fomea mee nye teƒe nyuito si miate nu adze egome toe. Zã biabia siwo le ete nàtso ade dzesi masomaso aɔe si ɔo wò kple nòviwò dome, nàbu enu, eye nàkpo egbo.



## DE DZESI MASOMASO

Wò kple nòviwò kae menyina o?

---

Nu kae nòviwò ma wɔna si hea masomaso dea mia dome?

---

Zi geɔe la, aleke masomaso dzea egomee?

*Nòvinyea . . . (ɔo nu si nòviwò wɔna)*

---

*si nana nye hã . . . (ɔo ale si nɛwɔa nui)*

---

*si wɔne be . . . (ɔo emetsonua)*

---



## BU MASOMASOA ŊU

### BIBLIA GBLO BE:

“Miagano miawo ŋuto miafe nyonyo ko dim o, ke miadi ame bubuwo hã fe nyonyo.” (Filipitowo 2:4) Esi nya sia le susu me na wò la, dze agbagba nàtso ɔkuiwò aɔo noviwoa te fe ne èle masomasoa ŋu bum.

Anye nu ka ŋu bum noviwoa no esi masomasoa do mo ɔa?

---

---

---

Ne wobia tso noviwoa si be wòade kuxia dzi la, nya kae wòagblo tso nu si wò hã *nèwo* si he masomasoa ve la ŋu?

---

---

---

Ɖe nàgblo be noviwoa fe nyaa le emea?

---

---

---



## KPO MASOMASOA GBO

Ɖe nane li si miawo atso akpo nyaa gbo? Ne nenemae la, nu kae nèsusu be miate ŋu awo?

---

---

---

Ne masomaso aɔe gaɔo mia dome la, nu kae *nàte ŋu* awo azo be wòagado gã ɔe edzi azu dzre o?

---

---

---



---

## BIBLIA ME GOMEĐOSEWO

Gomeđose siwo gbɔna dometo kawo ɲu dɔe nàte ɲu awo ne masomaso mawo tɔgbi gađo mia dome?

- “Milɔ mia nɔewo vevie tso dzi me ke.”—1 Petro 1:22.
- “Amewo katã nanyae be nugomeselawo mienye.”—Filipitowo 4:5.
- “Mɛgayo ɔe dzikudodo ɲu o, elabena bometsilawo fe dzesie wònye.”—Nyagblɔla 7:9, etenuɲɔɲɔ.
- “Dzregometoto le abe ale si woɲɔa toui ene; eya ta dzudzo hafi wòava zu dzre.”—Lododowo 17:14.
- “Ne nake meli o la, dzo tsina, eye ne amenjugaléla meli o la, dzre kena.”—Lododowo 26:20.
- “Nu ka tae nèkpɔa ati fefee si le nɔwiwò fe ɲku dzi, gake mèkpɔa atikpo si le wò ɲuto wò ɲku dzi ya o?”—Mateo 7:3.

Azo ɲɔ nane si doa dzidzo na wò le nɔwiwò ɲu la ɔe afi sia.

---

# NU KAE NÀWỌ?

**BIBLIA GBLO BE:**  
“Nufọfo enjumbama-  
bui le abe yitame  
ene, ke nunyalawo fe  
aḁe daa gbe le ame  
ḡu.”—Lododowo  
12:18.

“Esi nyemete ḡu kua uu o ta la, esi woxo tonye ḁe kodzi yeyiḡi didi aḁe la, esesē nam be mayi aḁasrāe kpọ. Megblo na fonye be medi be maxo ukugbalē, gake egblo be vovo mele ye ḡu yeafia uuku-kum o. Esi meḁe nu si tae medi be masrō ukuku me ne ḡō hā la, ḁeko wòdo toku nye nyaa. Medo dziku hegblo ne be metso ḁeke le eme be nyemete ḡu yi ḁasrā tonye kpọ o, eye be mebua nye seselelāmewo ḡu o. Esia na ḁome vee ḡuto. Miedze ḡlidodo ḁe mia nḁewo ta, eye ame sia ame no gbogblom be ye novi mebua ye ḡu o.”—Karina.

Nenye wòe nye Karina ḁe, aleke *nàkpọ* nya sia gbọe?

---

---

---

**NU KAE KARINA WỌ:** “Esi ḡu ke la, nye kple fonyea miedo dze tso nyaa ḡu. Eḁe kuku ḁe ale si wòdo dziku ta, eye wògblo nu siwo gbegbe me tom wòlea nam. Nyemenya be nu mawo gbegbe no ta dzi ne o. Esi wòḁe nu siwo me tom wòle me nam la, meḁe kuku ne be ete ḁe dzinye be megatso agba no agba kpem ne. Menya be susu nyui ye no asinye, gake menye yeyiḡi nyuito si madoe ḁae nye ema o.”

